

t37_prob_2

(TMb3ULX2Q73U1SpGKX11uF7pEPehWzGfXWx)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_seq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_numbers : \iota$ be given. Let $k3_prob_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k10_real_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_real_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_real_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\
 & ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge ((v4_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\
 & (k1_zfmisc_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_prob_1 X2 X0 X1) \Rightarrow (\forall X3. \\
 & (m1_prob_1 X3 X0 X1) \Rightarrow (\forall X4.(m2_prob_1 X4 X0 X1) \Rightarrow (\neg(\neg r1_xxreal_0 \\
 & (k1_seq_1 X4 X2) k6_numbers) \wedge ((\neg r1_xxreal_0 (k1_seq_1 X4 X3) k6_numbers) \wedge \\
 & (k1_seq_1 (k3_prob_2 X0 X1 X4 X3) X2 \neq k10_real_1 (k8_real_1 (k1_seq_1 \\
 & (k3_prob_2 X0 X1 X4 X2) X3) (k1_seq_1 X4 X2)) (k1_seq_1 X4 X3))))))))) \\
 & \tag{1}
 \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\
 & ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge ((v4_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\
 & (k1_zfmisc_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_prob_1 X2 X0 X1) \Rightarrow (\forall X3. \\
 & (m1_prob_1 X3 X0 X1) \Rightarrow (\forall X4.(m1_prob_1 X4 X0 X1) \Rightarrow (\forall X5. \\
 & (m1_prob_1 X5 X0 X1) \Rightarrow ((X5 = k3_subset_1 X0 X4) \Rightarrow ((r1_xxreal_0 (k1_seq_1 \\
 & X2 X4) k6_numbers) \vee ((r1_xxreal_0 (k1_seq_1 X2 X5) k6_numbers) \vee \\
 & (k1_seq_1 X2 X3 = k7_real_1 (k8_real_1 (k1_seq_1 (k3_prob_2 X0 X1 \\
 & X2 X4) X3) (k1_seq_1 X2 X4)) (k8_real_1 (k1_seq_1 (k3_prob_2 X0 X1 \\
 & X2 X5) X3) (k1_seq_1 X2 X5))))))))))))) \\
 & \tag{2}
 \end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ & ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge (v4_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (k1_zfmisc_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_prob_1 X2 X0 X1) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_prob_1 X3 X0 X1) \Rightarrow (\forall X4.(m1_prob_1 X4 X0 X1) \Rightarrow (\forall X5. \\ & (m2_prob_1 X5 X0 X1) \Rightarrow ((X4 = k3_subset_1 X0 X3) \Rightarrow ((r1_xxreal_0 (k1_seq_1 \\ & X5 X2) k6_numbers) \vee ((r1_xxreal_0 (k1_seq_1 X5 X3) k6_numbers) \vee \\ & ((r1_xxreal_0 (k1_seq_1 X5 X4) k6_numbers) \vee ((k1_seq_1 (k3_prob_2 \\ & X0 X1 X5 X2) X3 = k10_real_1 (k8_real_1 (k1_seq_1 (k3_prob_2 X0 X1 \\ & X5 X3) X2) (k1_seq_1 X5 X3)) (k7_real_1 (k8_real_1 (k1_seq_1 (k3_prob_2 \\ & X0 X1 X5 X3) X2) (k1_seq_1 X5 X3)) (k8_real_1 (k1_seq_1 (k3_prob_2 \\ & X0 X1 X5 X4) X2) (k1_seq_1 X5 X4)))))) \wedge (k1_seq_1 (k3_prob_2 X0 X1 X5 \\ & X2) X4 = k10_real_1 (k8_real_1 (k1_seq_1 (k3_prob_2 X0 X1 X5 X4) X2) \\ & (k1_seq_1 X5 X4)) (k7_real_1 (k8_real_1 (k1_seq_1 (k3_prob_2 X0 \\ & X1 X5 X3) X2) (k1_seq_1 X5 X3)) (k8_real_1 (k1_seq_1 (k3_prob_2 X0 \\ & X1 X5 X4) X2) (k1_seq_1 X5 X4)))))))))) \end{aligned}$$